

**DIPATLISISO TSA DITLWAELO TSA  
LOAGO TSA MA-AFORIKA BORWA  
Bukanapotso 1: Phatwe 2006**



**Setswana**

**BAARABI BA DINGWAGA TSE 16+**

Dumela(ng) (mosong/thapama/bosigo), Ke nna \_\_\_\_\_ re dira dipatlisiso mo boemong jwa Lekgotla la Dipatlisiso tsa Sematlhale tsa Setho (HSRC). Lekgotla la HSRC le dira dipatlisiso tsa dikakanyo mo setšhabeng sa Aforika Borwa ka gale. Dikgangkgolo di akaretsa dipuisano, polotiki, thuto, bothoka tiro, mathata a bagodi le kamano magareng ga ditlhopho. Go leka go latedisisa tiro e e dirilweng mo nakong e e fetileng, re rata go botsa dipotso mo dintlheng tse di farologaneng tse di leng bothokwa mo nageng e.

Gore re bone tshedimose tso ya sematlhale, ya botshepegi, re kopa gore o arabe dipotso tse di lateng ka botshepegi jo bo kgonegang. Dikakanyo tsa gago di bothokwa mo dipatlisisong tse. Lefelo le o nnang mo go lone ga mmogo le wena le kgethetswe dipatlisiso tse ka go nopolwa mo sebakabakeng.

Ke fela ka lesego gore o be o tlhophilwe. Tshedimose tso e o re nayang e tla tsewa jaaka khupamarama. Wena le ba lelapa la gago ga lo kitla le lemogiwa ka leina kgotsa aterese mo dipepong tse re ikaelelang go di kwala.

**DINTLHA KE KETELO**

	LE TSA TSI	KGWEDI	NAKO YA GO SIMOLOLA		NAKO YA GO WETSA		**POELO	
			HR	MIN	HR	MIN		
Ketelo ya ntlha	/	/	2006					
Ketelo ya bobedi	/	/	2006					
Ketelo ya boraro	/	/	2006					

<b>** DIKHOUTU TSA GO FETOLA</b>	
Buka-potso e e feditsweng	= 01
Buka-potso e e sa feleletswang (ntsha lebaka)	= 02
<u>Poelelo Ketelo</u>	
Letsatsi le beilwe	= 03
Go tlhokega ga mokgethiwa mo lapeng	= 04
Go go ope mo lapeng	= 05
<u>Ga a falole</u>	
Ntlo e e se nang batho/folete/lebala/ga se ntlo kgotsa folete/e fedisitswe	= 06
Go ope yo o falolang go ka tsaya karolo go ya ka ditlhokego tsa ditshekatsheko tse.	= 07
Moarabi ga a kgone go buisana le mmotsolotsi ka ntiha ya loleme/puo	= 08
Moarabi ga a itekanela mo mmeleng/tlhaloganyong go ka tlhathobiwa	= 09
<u>Dikganetso</u>	
Moetelwa o ganne/itatotse	= 10
Puisano e ganeditswe ke moarabi yo o tlhophilweng.	= 11
Puisano e ganeditswe ke motsadi	= 12
Puisano e ganeditswe ke leloko le lengwe la lelapa	= 13
<u>OFFICE USE</u>	
	= 14

**KHUPAMARAMA E TIISITSWE**

**Leina la mmotsa dipotso .....**

Palo ya mmotsa dipotso


O thatlhibilwe ke

Tshaeno ya motlhokomedi \_\_\_\_\_

**TAOLO YA KOKOANYO YA TSHEDIMOSETSO**

TAOLO	EE	NYAYA	DITSHWA ELO	EE	NYAYA	DITSHWAELO
Ka nama	1	2		1	2	
Ka mogala	1	2		1	2	
Leina	TSHAENO					
	LETLHA ...../...../.....2006					

**TSELA YA GO TLHOPHA MOARABI**

Palo ya maloko a lelapa fa lefelong la ketelo

--	--

Palo ya batho ba dingwaga tse 16 le go feta fa lefelong la ketelo

--	--

*Ka kopo, kwala lenaane la batho botlhe mo lefelong la ketelo / mo setsheng ba ba nang le dingwaga tse 16 le go feta mme e ne e le baagi malatsi a le 15 go tswa go a le 30 a a fetileng. Fa se se weditswe, dirisa molapalo wa Kish mo tsebeng e e latelang go leba/tlomamisa gore ke motho o fe yo o tshwanetseng go botswa dipotso.*

**Maina a batho ba ba nang le dingwaga tse 16 le go feta**

	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25

LEINA LA MOARABI:

ATERESE YA MOARABI:

.....  
.....

NOMORE YA MOGALA:

**MOLAPALO GO TLHOPHA MOARABI**

NOMORE YA BUKANA-POTSO				PALO YA BATHO BA GO TSHWANETSENG GA KGETHWA MOARABI MO GO BONA																								
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	26	51	76	1	1	1	3	2	4	1	3	5	8	6	5	12	10	1	6	8	7	19	19	13	21	13	24	25
2	27	52	77	1	2	3	4	3	1	2	2	3	4	8	3	7	2	5	14	4	15	4	8	6	16	14	22	19
3	28	53	78	1	1	2	1	4	2	7	6	9	3	5	11	2	1	3	11	7	10	16	16	10	5	2	2	3
4	29	54	79	1	2	3	2	1	3	5	8	6	2	4	2	4	8	11	10	16	6	9	10	15	11	12	11	18
5	30	55	80	1	1	1	4	5	6	3	5	7	5	9	8	14	3	2	13	5	18	1	4	1	20	11	5	24
6	31	56	81	1	2	2	2	3	5	7	7	8	7	1	4	9	14	8	2	17	17	14	12	14	22	10	3	14
7	32	57	82	1	2	1	1	4	1	4	1	4	6	3	6	5	7	13	9	2	3	13	14	8	2	7	20	4
8	33	58	83	1	1	2	3	2	5	1	4	2	1	7	10	6	5	4	15	10	5	2	13	4	17	5	17	8
9	34	59	84	1	1	3	2	5	6	2	2	1	9	10	1	10	4	6	6	1	9	10	1	5	6	9	1	12
10	35	60	85	1	2	2	4	1	3	3	6	9	10	11	12	3	9	15	7	8	11	6	3	9	4	3	10	1
11	36	61	86	1	1	1	3	1	4	5	3	1	6	2	9	13	11	14	4	11	4	15	15	17	1	1	23	2
12	37	62	87	1	2	3	1	3	2	7	5	6	5	7	7	8	6	10	3	3	1	12	20	7	13	22	12	16
13	38	63	88	1	1	2	1	5	3	6	4	3	4	6	2	11	13	12	1	15	8	7	2	12	15	21	13	7
14	39	64	89	1	2	3	2	4	1	4	7	8	2	5	6	11	12	9	16	13	16	11	18	18	14	16	18	23
15	40	65	90	1	2	1	4	2	4	3	8	7	7	11	1	3	5	7	12	14	13	8	17	20	19	20	19	11
16	41	66	91	1	1	3	3	1	6	5	1	5	9	10	3	2	11	13	8	12	12	5	6	21	8	8	4	15
17	42	67	92	1	1	2	2	3	4	2	6	2	3	2	12	5	2	10	13	5	8	18	9	16	10	17	16	20
18	43	68	93	1	2	1	4	2	6	4	1	4	8	9	10	7	9	3	12	12	9	7	20	19	9	19	21	13
19	44	69	94	1	2	2	1	3	5	2	8	9	10	4	9	8	13	1	1	14	10	19	10	11	18	15	7	6
20	45	70	95	1	1	3	2	5	4	1	3	8	1	3	8	6	6	9	5	7	13	4	15	1	7	22	15	21
21	46	71	96	1	1	1	2	5	1	7	2	3	2	1	11	4	7	5	3	2	1	3	12	18	5	19	14	9
22	47	72	97	1	2	1	3	1	3	2	6	2	1	8	7	1	4	2	11	8	2	17	4	17	21	16	3	5
23	48	73	98	1	2	3	4	2	2	6	7	7	8	3	4	9	3	6	2	11	11	16	2	8	11	23	6	22
24	49	74	99	1	1	2	1	4	6	3	5	5	3	1	5	13	1	14	8	14	6	15	9	14	3	6	9	17
25	50	75	100	1	1	2	3	3	2	4	6	4	7	5	3	12	12	12	4	6	2	17	11	2	12	4	8	10

**BUKANA DIPOTSO YA NTLHA YA SASAS: 2006**

Palo ya batho mo lelapeng le  
 Palo ya batho ba ba nang le dingwaga tse 16 le go feta mo lapeng


**MMOTSA-DIPOTSO: TSWEE-TSWEE SEKELE TSA DIKHOUTU TSE DI TSHWANETSENG**

<b>Lenaneo la lelapa</b>	Kwala go tswa mo go yo mogolo (kwa godimo) go ya go yo monnye (kwa tlase)	Palo ya motho	[Leina? O mo kana kang (ka dingwaga tse di weditsweng; fa tlase ga ngwaga o le 1 =00)	A [leina] ke monna kgotsa mosadi?  M=1 F=2	[Leina] ke wa morafe o fe	Kamano ya [leina] go moarabi Ke eng	
<i>Ka kopo naya maina otlhe a batho botlhe mo lelapeng ba ba jang go tswa mo pitseng ya kapeelo e le nngwe mme e ne e le baagi malatsi a le 15 go tswa go a le 30 a a fetileng</i>		01					
		02					
		03					
		04					
		05					
		06					
		07					
		08					
		09					
		10					
		11					
		12					
		13					
		14					
		15					
		16					
	<i>Ela tlhoko: thalela sediko go dikologa nomoro e e fa thoko ga leina la tlhogo ya lelapa.</i>		17				
			18				
			19				
			20				
			21				
			22				
			23				
			24				
			25				

<b>Ditlhophha merafe</b>	<b>tsa</b>
1	= MoAforika/Montsho
2	= Wa Mmala
3	= MoIntiya/MoAsia
4	= Mosweu
5	= Tse dingwe (tlhalosa)

<b>Dikhoutu tsa kamano go moarabi</b>
1 = Moarabi
2 = Mosadi / Monna / Molekane
3 = Morwa/morwadi
4 = Rre/mme
5 = kgaitsadi (abuti kgotsa ausi)
6 = Setlogolo/setlogolwana
7 = Nkoko / ntatemogolo/nkokonkoko/ntatemogologolwane
8 = Mmatswale / Rratswale
9 = Ngwetsi / Mokgwenyana
10 = Sebare / Mogadibo
11 = Kamano e nngwe (sekai, mmame/malome)
12 = Ga go kamano

**KGOLOLOSEGO LE PUSO**

1. **Re kopa gore o re bolelele gore o nagana gore ke dikgwetlho (mathata) di fe tse THARO tse di botlhokwa tse di lebaganeng Aforika Borwa mo malatsing a gompieno.**

HIV/AIDS	01
Go tlhoka tiro	02
Kgethololo ya semorafe	03
Poifo ya batswantle	04
Bosenyi le tshireletso	05
Go tliša ditirelo	06
Matlo a tlhwatlhwa tlase	07
Tolamo ya merero ya mafatshe	08
Ditshwanelo tsa botho	09
Thuto	10
Merero ya ikonomi le matlotlo	11
Merero ya ditiro	12
Merero ya tsa baša le malapa	13
Merero ya tsa tumelo le setso	14
Merero ya tsa tikologo	15
Merero ya tsa dipolotiki	16
Bonokwane	17
Tlala	18
Tse dingwe (tlhalosa)	19
Ga ke itse	98

**A bophelo bo tokafetse, bo ntse bo le jalo kgotsa bo etegetse mo dingwageng tse 5 tse di fetileng mabapi le...?**

	Bo tokafetse	Bo ntse bo tshwana	Bo etegetse	(ga ke itse )
2. Batho ba le bantsi mo Aforika Borwa	1	2	3	8
3. Batho ba ba tshwanang le wena	1	2	3	8

**Do you think that life will improve, stay the same or get worse in the next 5 years for ...?**

	Tokafetse	Bo ntse fela jalo	Maswe	Ga ke itse
4. Bontsi jwa batho mo Aforika Borwa	1	2	3	8
5. Batho ba go tshwana le wena	1	2	3	8

6. **O kgotsofetse kgotsa ga o a kgotsofala go le kana kang mabapi le ka mokgwa o kgolosego mo Aforika Borwa e dirang ka teng? [Showcard 1]**

Ke kgotsofetse thata	1
Ke kgotsofetse	2
Ke mo magareng	3
Ga ke a kgotsofala	4
Ga ke a kgotsofala le e seng	5
Ga ke itse	8

**Bontsha gore o tshepa kgotsa o tlhoka tshepo go le kana kang mo dikemong tse di latelang mo nageng ya Aforika Borwa mo nakong e [Showcard 2]**

	Dikemo (mafapha)	Tshepa thata	Tshepa	Ke mo magareng	Ga ke tshepe	Ga ke tshepe le e seng	Ga keitse
7.	Puso ya magareng	1	2	3	4	5	8
8.	Dikgotla tshekelo	1	2	3	4	5	8
9.	Lefapha le le ikemetseng la Ditlhopo (IEC)	1	2	3	4	5	8
10.	Mmuso wa porofense ya gago.	1	2	3	4	5	8
11.	Lekgotla Kgaso la Aforika Borwa. (SABC)	1	2	3	4	5	8
12.	Palamente	1	2	3	4	5	8
13.	Mapodisi	1	2	3	4	5	8
14.	Sesole	1	2	3	4	5	8
15.	Dikgwebo dikgolo	1	2	3	4	5	8
16.	Puso selegae	1	2	3	4	5	8
17.	Dikereke	1	2	3	4	5	8
18.	Baeteledipele ba setso	1	2	3	4	5	8
19.	Makoko a sepolotiki	1	2	3	4	5	8
20.	Borra/bommadipolotiki	1	2	3	4	5	8
21.	Makwalodikgang	1	2	3	4	5	8

**O kgotsofetse kgotsa ga o a kgotsofala go le kana kang mabapi le mokgwa o puso e laolang mabaka a mo tikologong ya lona ka teng? [Showcard 1]**

		Ke kgotsofetse thata	Ke kgotsofetse	Mo magareng	Ga ke a kgotsofala	Ga ke a kgotsofale le e seng	Ga keitse
22.	Tsamaiso ya metsi le kelelo ya leswe	1	2	3	4	5	8
23.	Neelo ya motlakase	1	2	3	4	5	8
24.	Go tloswa ga matlakala	1	2	3	4	5	8
25.	Matlo a tlhathwa tlase.	1	2	3	4	5	8
26.	Phitlhelelo go tsa itekanelo le maphelo.	1	2	3	4	5	8
27.	Kalafo ya malwetse a thobalano le yone HIV/Aids.	1	2	3	4	5	8
28.	Kgaotso ya botlhoko tsebe.	1	2	3	4	5	8
29.	Go tlhola ditiro	1	2	3	4	5	8
30.	Pusetso mafatshe	1	2	3	4	5	8
31.	Kabelo ya thuso ya madi a mmuso (jaaka a bana, a botsofe, jalojalo)	1	2	3	4	5	8
32.	Thuto	1	2	3	4	5	8

**33. Ke makgetlo a le ma kae mo o buang ka polotiki?**

Ka gale	1
Gangwe le gape	2
Ka dinako dingwe	3
Ka sewelo	4
Ga ke nke ke bua	5

**O dumelana kgotsa o ganetsana le metlhala e e latelang go fitlha kae?**

**[Showcard 3]**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga keitse	
<b>34.</b>	Go re ke a tlhophisa kgotsa nyaya ga go dire pharologano	1	2	3	4	5	8
<b>35.</b>	Mekgatlho ya dipolotiki e a tshwana fa e sena go tlhophiwa, ka jalo, go tlhophisa ga go mosola	1	2	3	4	5	8
<b>36.</b>	Ke maikarabelo a baagi botlhe go tlhophisa	1	2	3	4	5	8
<b>37.</b>	Go tlhophisa ga go mosola gonne badipolotiki ga ba tshepagale	1	2	3	4	5	8
<b>38.</b>	Dipolotiki di matswakabele gompieno, gore batho ba ba tshwanang le nna ba di tlhologanye	1	2	3	4	5	8

**Dipotso tse di latelang ke ka ga maikutlo a gago ka moo naga e buswang ka teng. O dumelana kgotsa o ganetsana go le kae le metlhala e e latelang? [Showcard 3]**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga keitse	
<b>39.</b>	Badipolotiki ba ba bonwang molato ka go batla letsogokobong (bribery) le bonweenwee ba tshwanetse go leboga tiro ya go dira mo dikantorong tsa setšhaba ka ponyo ya leitlho	1	2	3	4	5	8
<b>40.</b>	Badipolotiki ba ba kgethilweng ba tshwanetse go tlogela tiro fa ba fetolela go mokhatlho o mongwe wa dipolotiki	1	2	3	4	5	8
<b>41.</b>	Mmuso o tshwanetse go nna le taolo go sireletsa baagi go e ganetsa	1	2	3	4	5	8
<b>42.</b>	Baagi ba tshwanetse go nna le tšhono ya go bopa kgotsa go tsenela mekgatlho ka phuthologo, jaaka mekgatlho ya dipolotiki, ya dikgwebo, ya ditlhophana tsa badiri le ditlhophisa dingwe tse ba nang le kgetlhego mo go tsona	1	2	3	4	5	8
<b>43.</b>	Mmuso o tshwanetse go laola tshedimosetso nngwe le nngwe e e newang setšhaba	1	2	3	4	5	8
<b>44.</b>	Megwanto le diteraeke ke mokgwa o o amogelesegileng wa gore batho ba ntshe maikutlo a bona mo kgololosegong.	1	2	3	4	5	8

45. Go na le mekgwa e le mentsi ya go leka go tokafatsa dilo mo Aforika Borwa kgotsa go thusa go sireletsa gore dilo di se tswa mo taolong. Mo dikgweding tse 12 tse di fetileng, a o dirile nngwe ya tse di latelang? A o ... [Mmotsadipotso: *Dikarabo di le dintsi di dumeletswa*]

a	ikgolagantse le rra/mmadipolotiki, moofisiri wa puso kgotsa wa puso-selegae?	1
b	ikgolagantse le moeteledi pele wa setso?	2
c	ikgolagantse le se-ya-le-mowa, TV kgotsa lekwalodikgang?	3
d	tsere karolo mo mogwantong wa ngongorego kgotsa tshupetso?	4
e	dira mo setlhopheng sa lekoko la polotiki kgotsa sa tsweletso ya tiro?	5
f	(Epe ya tse di fa godimo)	6
g	(Ga ke itse)	7
h	(Gana go araba)	8
i	tsere karolo mo mogwantong wa ngongorego kgotsa tshupetso?	9

### BOITSHUPO MO SETŠHABENG

O ikutlwa o amana go le kae le mefuta e e latelang ya batho? [*Showcard 4*]

	Ke amane thata	Ke amane go le gonnye	Ke sa amana	Ke sa amana le e seng	Ga ke itse	
46.	Ba ba buang puo e le nngwe le wena?	1	2	3	4	8
47.	Ba morafe/ mmala o le mongwe le wena?	1	2	3	4	8
48.	Ba ba mo maemong (a matlole) a a tshwanang le a gago?	1	2	3	4	8
49.	Ba ba agileng le wena	1	2	3	4	8

O dumelana kgotsa o ganetsana go le kae le metlhala e e latelang? [*Showcard 3*]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
50.	Ke ikutlwa ke le motlotlo go bidiwa MoAforika Borwa	1	2	3	4	5	8
51.	Go nna Moaforika Borwa ke karolo e e botlhokwa ya ka moo ke iponang ka teng	1	2	3	4	5	8

O dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang? Tswee-tswa thalela lebokoso le le lengwe sediko mo moleng mongwe le mongwe) [*Showcard 3*]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
52.	Nka mpa ka nna moagi wa Aforika Borwa go na le wa naga e pe fela mo lefatsheng.	1	2	3	4	5	8
53.	Lefatshe le ka nna lefelo le le botoka fa batho ma dinaga tse dingwe ba ka bo ba tshwana le maAforika Borwa	1	2	3	4	5	8
54.	Ka kakaretso, Aforika Borwa ke naga e e botoka go gaisa bontsi jwa dinaga tse dingwe.	1	2	3	4	5	8



## DITIRELO TSA SETŠHABA

### Thuto

55. O dumela gore barutwana botlhe ba tshwanetse go gapeletswa go tseba dikolo go fitlha mo mophatong o fe? [mmotsadipotso: *Sekeletsa karabo e le NNGWE fela*]

Go fitlha le go akaretsa kereiti ya 3 (Seema sa 1)	1
Go fitlha le go akaretsa kereiti ya 7 (Seema sa 5)	2
Go fitlha le go akaretsa kereiti ya 9 (Seema sa 7)	3
Go fitlha le go akaretsa kereiti ya 12 (Materiki)	4
Go tseba sekolo ga go a tshwanela go nna kgapeletso mo seemeng se fe kana se fe	5
Ga ke itse	8

- O dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang? [*Showcard 3*]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Ke mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse
56. Dikolo tsotlhe di tshwanetse go nna le bana ba merafe e e farologaneng.	1	2	3	4	5	8
57. Dikolo tsotlhe di tshwanetse go nna le bana ba dipuo tse di farologaneng	1	2	3	4	5	8
58. Bana ba ditumelo tse di farologaneng kgotsa ba ba se nang tumelo epe ba tshwanetse go rutiwa go ya ka ditumelo kgotsa go tlhoka tumelo ga bona	1	2	3	4	5	8
59. Basetsana le basimane ba tshwanetse go rutiwa ba kgaogantswe	1	2	3	4	5	8
60. Bana ba batho ba ba humileng le ba ba humanegileng ba tshwanetse go rutiwa mmogo	1	2	3	4	5	8

61. Ke ga kae mo o tsayang karolo kgotsa mo o tsereng karolo mo ditirong tsa sekolo sa bana ba gago?

Ka metlha yotlhe	1
Ka dinako di le dintsi	2
Ka dinako dingwe	3
Ka sewelo	4
Le e seng	5
Ga ke itse	8
(Ga e maleba (ga ke na bana/bana ga ba ise ba tsene dikolo)	9

62. A go na le, kgotsa go ne go na le komiti e e laolang sekolo (School Governing Body (SGB) mo sekolong sa bana ba gago?

Ee	1
Nyaya	2
Ga ke itse	8
Ga e maleba (ga ke na bana/bana ga ba ise ba tsene dikolo)	9

63. O dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang: Dikomiti tsa sekolo (School Governing Bodies) di dira tiro e e siameng gore dikolo di dire botoka.. [Showcard 3]

Ke dumela thata	1
Ke a dumela	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
Ga ke itse	8

O nagana gore leleme legolo la thuto le tshwanetse go nna le fe mo...?

		Sekgo wa	Puo ya kwa gae ya morutwana	SeAforika nse	Ga ke itse
64.	Kereiti ya 1 go ya go 3 (Seka seema sa 1 – Seema sa 1)	1	2	3	8
65.	Kereiti ya 4 go ya go 9 (Seema sa 2 – Seema sa 7)	1	2	3	8
66.	Kereiti ya 10 go ya go 12 (Seema sa 8 – Materiki)	1	2	3	8
67.	Thuto e e kwa godimo (yunibesithi, kholetšhe, teknikon)	1	2	3	8

O dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang le mekgwa e e latelang ya go netefatsa maitshwaro a a siameng mo dikolong? [Showcard 3]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
68.	Go neelana mabaka le go buisana le morutwana	1	2	3	4	5	8
69.	Go betswa ke morutabana mo phaposing	1	2	3	4	5	8
70.	Go betswa ke mogokgo fela	1	2	3	4	5	8
71.	Go newa tiro ya mabogo jaaka go epa mesima kgotsa go phepafatsa	1	2	3	4	5	8
72.	Go baya morutwana mo sekolong morago ga diura tsa sekolo	1	2	3	4	5	8
73.	Go okelediwa tiro jaaka go dira tiro e ntsi kwa gae le go kwala ditlhamo	1	2	3	4	5	8

74. Go tsenela ditirelo/ dikopano tsa sedumedi ka kgapeletso ga go a tshwanelwa go letlelelwa kwa sekolong [Showcard 3]

Ke dumela thata	1
Ke a dumela	2
Mo magareng	3
Ga ke dumele	4
Ga ke dumele le e seng	5
Ga ke itse	8

75. Batho ba na le maikutlo a a farologaneng mabapi le botlhokwa jwa thuto mo basimaneng go gaisa mo basetsaneng. O dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang? [Showcard 3]

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse
Basetsana ba tshwanetse go rutega gore ba kgone go dira mo maemong a a lekanang le a basimane mo lefatsheng la segompiano.	1	2	3	4	5	8

76. Fa ngwana a falola materiki sentle go na le ditsela tse di farologaneng tse a ka di tsayang. Ke e fe ya metlhala e e latelang e e leng gaufi le maikutlo a gago mabapi le ditsela tse ngwana a ka rotloetswang go di tsaya. **Mmotsadipotso: Buisa dikarabo. Karabo e lenngwe fela**

Go leka go tseweletsa dithuto kwa yunibesithing	1
Go leka go tseweletsa dithuto kwa technikon	2
Go leka go dira dithuto tse dingwe tse di khutshwanyane	3
Go leka go bona tiro	4
Go tsaya nako go tswa maeto, go ithaopa go dira tiro nngwe kwa ntle ga tuelo kgotsa go dira tiro nngwe fela pele fa ba ka ipofa ka tiro kgotsa go tseweletsa dithuto	5

77. A o duela madi a sekolo se se potlana boemong jwa ngwana mongwe yo a nnang mo lelapeng le?

Ee	1	
Nyaya	2	→ Skip to Q. 79
(Ga ke itse)	8	→ Skip to Q. 79
(Ga e malebna – ga ke na bana/bana ga ba ise ba tsene sekolo/bana ba weditse dithuto tsa sekolo)	9	→ Skip to Q. 79

78. A o na le mathata ka go duelela bana bangwe ba ba nnang mo lelapeng le madi a sekolo?

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

- O dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang ka ga tuelo ya madi a sekolo a bana ba ba tsenang dikolo tse dipotlana tsa setšhaba:

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse
79. Bana botlhe ba tshwanetse go duelelwa dituelo	1	2	3	4	5	8
80. Bana ba ba nnang mo malapeng a a humanegileng ga ba tshwanela go duelelwa dituelo	1	2	3	4	5	8
81. Dikhutsana ga di a tshwanela go duelelwa dituelo	1	2	3	4	5	8
82. Bana ba ba nnang mo tikologong ya batho ba ba humanegileng ga ba tshwanela go duelelwa dituelo	1	2	3	4	5	8

#### MAEMO A TSA MAPHELO LE MAITSHWARO

83. O ka tlhalosa maemo a gago a pholo jang mo nakong e?

Bokoa thata	1
Bokoa	2
Magareng	3
Itekanetse	4
Itekanetse thata	5
(Ga ke itse)	8

**O ka tlhalosa maemo a gago a pholo jang mabapi le nngwe le nngwe ya tse di latelang?**

	Itekanet se thata	Itekanet se	Magareng	Bokoa	Bokoa thata	(Ga ke itse)
84. Pono	1	2	3	4	5	8
85. Kutlo	1	2	3	4	5	8
86. Tsamaiso ya dithwe (motsamao)	1	2	3	4	5	8
87. Pholo ya monagano	1	2	3	4	5	8
88. Boima jwa mmele	1	2	3	4	5	8

89. A o itemogela mathata mangwe a pholo a o bonang gore a kgoreletsa motsamao kgotsa go dira mo ditirong tsa letsatsi le letsatsi?

Ee	1
Nyaya	2

90. A o utlwa o ka re go na mathata mangwe a a kgoreletsang go itumelela bophelo jwa gago ka kakaretso?

Ee	1
Nyaya	2

**TLHATLHOBO YA MAPHELO KA TSHWANTSHANYO LE NAKO E E FETILENG**

91. Nagana kwa morago mo ngwageng o o fetileng. O ka tlhalosa pholo ya gago jang mo nakong e o?

Bokoa thata	1
Bokoa	2
Itekanetse	3
Phedile sentle	4
Phedile sentle thata	5
(Ga ke itse)	8

92. Nagana kwa morago thata mo dingwageng tse tlhano tse di fetileng. O ka tlhalosa pholo ya gago jang mo nakong e o?

Bokoa thata	1
Bokoa	2
Itekanetse	3
Phedile sentle	4
Phedile sentle thata	5
(Ga ke itse)	8

93. Mo ngwageng o o tlang, a o solofela gore pholo ya gago e tla bo e tla ...?

Nna botoka thata	1
Nna botoka	2
Nna fela e le jalo	3
Koafala	4
Koafala thata	5
(Ga ke itse)	8

**DITUMELO (DIKAKANYO) KA PHOLO**

**94. O nagana eng fa o bua ka pholo ya gago?**

**[Mmotsadipotso:SE BUISE dikarabo. Dumelela dikarabo tsa go fitlha go tse tharo]Sekeletsa karabo e le nngwe mo moleng mongwe le mongwe.)**

	a. Tlhagiso lwa ntlha	b. Tlhagiso lwa bobedi	c. Tlhagiso lwa boraro
Ditlhabi mo mmeleng	01	01	01
Bolwetse/ Malwetse	02	02	02
Kgobalo	03	03	03
Temoso ya ngaka ka bolwetse	04	04	04
Bokgoni jwa go tsamaya	05	05	05
Mmala (go setlhafala etc.)	06	06	06
Go ikwetlisa	07	07	07
Go goga	08	08	08
Tiriso ya nnotagi	09	09	09
Pholo ya monagano	10	10	10
Bogolo/ Boima	11	11	11
Dikakanyo tse dingwe	12	12	12
Tse dingwe (tlhalosa)	13	13	13
(Ga go e nngwe gape)		88	88

**95. Ka kakanyo ya gago, ke dilo di fe tse tharo tse di botlhokwa tse di nang le tlhotlheletso mo pholong ya gago? [Mmotsadipotso:SE BUISE dikarabo. Dumelela dikarabo tsa go fitlha go tse tharo]**

	a. Tlhagiso lwa ntlha	b. Tlhagiso lwa bobedi	c. Tlhagiso lwa boraro
Mokgwa wa bophelo wa pholo	01	01	01
Go ikwedisa go go bonalang ga ka metlha	02	02	02
Phepo e e siameng	03	03	03
Mekgwa e e maswe ya kgogo	04	04	04
Mekgwa e e maswe ya go dirisa nnotagi	05	05	05
Phitlhelelo ya ditirelo tsa pholo	06	06	06
Dintlha tsa tikologo	07	07	07
Kgotlhelego ya loapi	08	08	08
Lotseno lo lo kwa godimo	09	09	09
Ditiragalo tsa kwa morago (Hisitori) ya lelapa	10	10	10
Kgatelelo ya monagano	11	11	11
Phitlhelelo ya metsi a a phepa	12	12	12
Phitlhelelo ya ditirelo tsa tsamaiso ya mantle	13	13	13
(Ga go di pe tse dingwe)		88	88

**TSHWANTSHANYO YA PHOLO**

**96. Nagana ka setlhopha sa batho ba ba tshwanang le wena. O ka tlhalosa jang maemo a lona a pholo jaaka setlhopha?**

Bokoja thata	1
Bokoja	2
Itekanetse	3
Phedile sentle	4
Phedile sentle thata	5
(Ga ke itse)	8

**97. Ke pholo ya ga mang e o neng wa nagana ka ga yona (fa godimo) fa o ne o akanya ka batho ba ba tshwanang le wena?Mmotsadipotso: O SE KE WA buisa dikarabo.tlatsa karabo yantlha fela. Tswee-tswee sekeletsa palo e LE NNGWE]**

Batsadi	1
Bokgaitsadi le bomogolowe/bomonnao	2
Batho ba o lekanang le bona ka dingwaga	3
Batho ba bong jwa gago	4
Ditsala	5
Batho mo tikologong ya lona	6
Batho ba o dirang le bona	7
Batho ba ba bonang lotseno lo lo lekanang le lwa gago	8
Batho ba ba nnang mo Aforika Borwa	9
Batho ba ba bonwang mo thelebišeneng	10
Batho ba kwa lieelong la go ikwetlisa	11
Batho ba ba bonwang mo dimakaseneng	12
Ba bangwe (tlhalosa	13
(Ga ke itse)	88

**98. Nagana ka maemo a gago a pholo mo nakong e. Jaanong nagana ka ga maemo a pholo a batho ba ba tshwanang le wena ba a itumelelang ka kakaretso. O kgotsofetse go le kana kang ka maemo a gago a pholo fa o a tshwantshanya le a bona?**

Kgotsofetse thata	1
Kgotsofetse	2
Magareng	3
Ngongorega	4
Ngongorega thata	5
(Ga ke itse)	8

**MEKGWA LE MAITSHWARO A PHOLO**

**Jaanong ke tšile go dira metlhala e le mmalwa. Tswee-tswee mpolelele gore a o dumelana le metlhala e kgotsa nyaya.**

	Dikemo (mafapha)	Dumela thata	Dumela	Magareng	Ganetsa	Ganetsa thata	(Ga ke itse)
<b>99.</b>	Ka kakaretso, batho ba mmele o o boima thata ga ba phele sentle	1	2	3	4	5	8
<b>100.</b>	Ga o kitla o nna moesane go feta selekanyo	1	2	3	4	5	8
<b>101.</b>	O phedile sentle ka mo o o ikutlwang ka teng	1	2	3	4	5	8
<b>102.</b>	Batho ba ba humileng ba phetse sentle.	1	2	3	4	5	8
<b>103.</b>	Fa o tshwenyega, o a tlhokofala. Fa o sa tshwenyega, o a tlhokofala. Jaanong, o tshwenyegela eng?	1	2	3	4	5	8

**104. A o itse mongwe yo o naganang kgotsa yo o itseng gore o tlhokofetse ka ntlha ya bolwetse jwa AIDS (phamokate)?**

Ee	1
Nyaya	2

**105. Mo ngwageng o o fetileng, a o kile wa ya phitlhong ya motho yo go tweng o tlhokofetse ka ntlha ya bolwetse jwa phamokate (AIDS)?**

Ee	1
Nyaya	2

**BOJANALA LE BOIKETLO**

Akanya o ne o ka kgona go fetola tsela e o dirisang nako ya gago ka yona, o ka kgona go dirisa nako e ntsi mo dilong dingwe mme e nnye mo go tse dingwe. Ke di fe tsa dilo tse di mo lenaaneng le le latelang tse o ka ratang go dirisa nako e telele mo go tsona, mme ke dife tse o ka ratang go dirisa nako e khutshwane mo go tsona? **[[Mmotsadipotso: sekeletsa palo E Le nngwe mo moleng mongwe le mongwe]**

	Nako e ntsi go feta	Nako e ntsinyana	Nako e e lekanang le ya jaanong	Nako e khutshwan yana	Nako e khutshwan e go feta	(Ga ke itse)
<b>106.</b> Nako mo tirong e e duelang	1	2	3	4	5	8
<b>107.</b> Nako le balelapa	1	2	3	4	5	8
<b>108.</b> Nako le ditsala	1	2	3	4	5	8

**109. Fa o itshwantshanya le batho ba bangwe ba ba lekanang le wena, o ka re wena o tsaya karolo makgetlo a le makae mo ditirong tsa loago tsa go itumedisa?**

A le mannye thata go feta ba le bantsi	1
Bonnye go feta ba le bantsi	2
Go ka lekana le ba le bantsi	3
Go feta bantsi	4
Thata go feta ba le bantsi	5
(Ga ke itse)	8

**O na le kgalhego e le kana kang mo ditirong tse di latelang? [Mmotsadipotso: sekeletsa palo E Le nngwe mo moleng mongwe le mongwe]**

	Kgalhego e ntsi	Kgalhego e e seng kae	Ga ke na kgalhego	(Ga ke itse)
<b>110.</b> Go ya kwa lebopong la lewatle	1	2	3	8
<b>111.</b> Go etela mosiamo, lefelo la tako kgotsa kago ya dilo tsa maloba (hisitori)	1	2	3	8
<b>112.</b> Go etela lefelola diphologolo tsa naga	1	2	3	8
<b>113.</b> Go etela setlhaketlhake sa Robben Island	1	2	3	8
<b>114.</b> Dikokoano tsa sedumedi	1	2	3	8
<b>115.</b> Go etela motse wa setso wa seAforika	1	2	3	8
<b>116.</b> Ditiro tsa matlhagatlhaga le boitemogelo, jaaka go siana ka mekoro, 4x4, jalo, jalo.	1	2	3	8
<b>117.</b> Go etela palamente	1	2	3	8
<b>118.</b> Dikopano/khonferense/ditiragalo/meletlo	1	2	3	8
<b>119.</b> Go ya marekelong	1	2	3	8
<b>120.</b> Kolofo	1	2	3	8
<b>121.</b> Kgwele ya dinao	1	2	3	8
<b>122.</b> Rugby	1	2	3	8

**Ka kopo bolela gore o dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang. [Showcard 3] [Mmotsadipotso: sekeletsa palo E Le nngwe mo moleng mongwe le mongwe]**

	Dumela thata	Dumela	Magareng	Ganetsa	Ganetsa thata	(Ga keitse)
<b>123.</b> Maikhutso a a gaisang ke go ya kwa kgakala le metseseteropo e megolo e e tlhanaselang	1	2	3	4	5	8
<b>124.</b> Tirelo e e molemo e botlhokwa go gaisa tlhwatlhwa fa o tlhopha hotele	1	2	3	4	5	8
<b>125.</b> Ke nagana gore kgololosego e botoka go gaisa go obamela melao	1	2	3	4	5	8
<b>126.</b> Mafelo (mabala) a a namileng a a sa dirisiweng kwa Kapa Bophirima, a a nkgogela	1	2	3	4	5	8
<b>127.</b> Lefelo la maikhutso le ke le ratang go gaisa ke Kruger Park	1	2	3	4	5	8
<b>128.</b> Lefelo la maikhutso le ke le ratang go gaisa ke teropo ya Kapa	1	2	3	4	5	8



**Ka kopo bolela gore o dumalana kgotsa o ganetsana go le kana kang le metlhala e e latelang. [Showcard 3]**

	Dumela thata	Dumela	Magareng	Ganetsa	Ganetsa thata	(Ga ke itse)	
129.	Go nna go feta letsatsi le le lengwe ke labile diphologolo tse di tlhaga go tsena mo mading	1	2	3	4	5	8
130.	Ga ke rate go jela maikhutso a me kgakala le legae	1	2	3	4	5	8
131.	Ga ke rate go ya kwa mafelong a mo go ona go tletseng ba merafe mengwe	1	2	3	4	5	8
132.	Maikhutso a me a le mantsi ke a jela kwa magaeng a balosika kgotsa ditsala	1	2	3	4	5	8
133.	Ke rata go kampa go aisa mefuta e mengwe ya maikhutso	1	2	3	4	5	8
134.	Lefelo le le gaisang la maikhutso ke kwa lebopong la lewatle	1	2	3	4	5	8
135.	Mafelo a dinaga tsa kwa ntle a botoka go na le a mo nageng	1	2	3	4	5	8
136.	Nako ya Paseka ke ya go ya kwa Moria mo go nna	1	2	3	4	5	8
137.	Go le gantsi ke reka diaparo tsa maina a a itsegeng	1	2	3	4	5	8
138.	Dijo tsa setso tsa seAforika di tshwanetse go nna teng mo dihoteleng le mafelo a mangwe a baeng	1	2	3	4	5	8
139.	Go tsaya maeto ke ga batho ba ba humileng	1	2	3	4	5	8
140.	Lefelo le ke le ratang thata la maikhutso ke Durban	1	2	3	4	5	8
141.	Tebo ya bontle jwa tlhago ya Mpumalanga e a nkgogela	1	2	3	4	5	8
142.	Madirelo otlhe a a amanang le tsa thobalano a tshwanetse go tloswa	1	2	3	4	5	8
143.	Nka ya kwa lefelong la Setšhaba la Kruger park go na le kwa lebopong la lewatle	1	2	3	4	5	8
144.	Ke eletsa go nna nako kwa sekakeng	1	2	3	4	5	8
145.	Ke ya maikhutsong (kgakala le legae la me) bonnye gangwe ka ngwaga	1	2	3	4	5	8

**MERERO YA MAITSHWARO**

**Jaanong ke tlile go go botsa dipotso dingwe mabapi le merero ya maitshwaro.**

	Go phoso ka gotlhe	Go batlile go nna phoso ka gotlhe	Go phoso ka dinako dingwe	Ga go phoso le e seng	Ga ke itse
A o nagana gore go phoso kgotsa ga go phoso fa rre le mme ba ka tsena mo kamanong ya tsa thobalano pele ba nyalana?	1	2	3	4	8
A o nagana gore go phoso kgotsa ga go phoso fa motho yo o nyetseng a ka tsena mo kamanong ya tsa thobalano le mongwe yo o sa nyalanang nae?	1	2	3	4	8
A o nagana gore go phoso kgotsa ga go phoso fa batho ba babedi ba ba godileng ba bong bo le bongwe ba ka nna le kamano ya tsa thobalano?	1	2	3	4	8

149. Batho ba ba bonweng molato ka polao ba tshwanetswe ke go lebagannngwa katlholo ya go bolawa. A o a .....[*Showcard 3*]

Dumela thata	1
Dumela	2
Magareng	3
Ganetsa	4
Ganetsa thata	5
(Ga ke itse)	8

A ka bowena o nagana gore go phoso kgotsa ga go phoso gore mme a bolaye / kgaoletse mpa / kimo ...?

		Ga go phoso le e seng	Go phoso ka dinako dingwe	Go batlile go nna phoso	Go phoso ka gotlhe	Ga ke itse
150.	Fa go na le kgonagalo e e tletseng ya bogole jo bo masisi mo leseeng	1	2	3	4	8
151.	Fa balolapa ba na le lotseno lolo kwa tlase mme ba se kitla ba kgona bana ba bangwe gape	1	2	3	4	8

152. Go ipolaya ga go ise go ke go dumelesege, go sa kgathalesege gore dilo di maswe go le kana kang. A o ... [*Showcard 3*]

Dumela thata	1
Dumela	2
Magareng	3
Ganetsa	4
Ganetsa thata	5
(Ga ke itse)	8

#### TLALA/ LEHUMA

153. A o ka re wena le ba lelapa la gago le... [Mmotsadipotso: *BUIISA dikarabo*]

Humile	1
Le ikgona thata	2
Le ikgona mo go utlwalang	3
Le a leka	4
Humanegile	5
Humanegile thata	6

O kgotsotsofe go le kana kang ka dilo tse di latelang? [*Showcard 1*]

		Ke kgotsofets e thata	Ke kgotsofets e	Ke mo magareng	Ga ke a kgotsofala	Ga ke a kgotsofala le e seng	Ga ke itse
154.	Lotseno lwa balelapa la gago	1	2	3	4	5	8
155.	Madi a o ka a bonang	1	2	3	4	5	8
156.	Bophelo jwa gago ka botlalo mo malatsing a	1	2	3	4	5	8

**O dumelana kgotsa o ganetsana go le kana kang ka tse di latelang? [Showcard 3]**

	Ke dumela thata	Ke a dumela	Mo magareng	Ga ke dumele	Ga ke dumele le e seng	Ga ke itse	
157.	Balelapa la me ba kgona go bona dijo tse di lekaneng tse ba di tlhokang	1	2	3	4	5	8
158.	Lotseno lwa balelapa la me lo lekanetse ditlhokego tsa rona	1	2	3	4	5	8
159.	Mo Aforika Borwa, dituelo ga di lekalekane	1	2	3	4	5	8
160.	Mmuso o tshwanetse go tsaya maikarabelo go netefatsa gore mongwe le mongwe o newa sengwe	1	2	3	4	5	8

**161. Fa o tshwantshanya tuelo ya gago kgotsa ya balelapa la gago le ya ba bangwe, o tshwantshanya gantsi le ya bomang? [Mmotsadipotso: O SE KA WA buisa dikarabo. Sekeletsa karabo e le nngwefela]**

Baagisani	01
Bokgaisadi	02
Batsadi	03
Masika a mangwe	04
Batho bangwe mo motseng	05
Batho mo lekeišeneng	06
Batho ba kwa metseng ya segae	07
Batho ba kwa ditoropong	08
Batho ba Aforika Borwa ka bophara	09
Badiri ka nna	10
Ga ke itse	98

**162. Lotseno lwa balelapa la gago lo lebega jang fa o lo tshwantshanya le lwa malapa a mangwe mo motseng/ mo tikologong ya lona?**

***Mmotsadipotso: Buisetsa dikarabo kwa go dimo.***

Lo kwa godimo thata	1
Lo a kgotsofatsa	2
Lo lekanetse	3
Lo kwa tlase	4
Lo kwa tlase mo go maswe	5
Ga ke itse	8

**TLHALOSO YA TLALA/LEHUMA LE KGETHOLOLO YA LOAGO**

Tswee-tswee tthalosa gore o nagana gore go botlhokwa gore motho a nne le dilo tse di latelang gore a kgone go phela bophelo jwa maemo a a amogelesegang mo Aforika Borwa gompiano. Fa o nagana gore go a tlhokega, kwala "TLHOKEGA". Fa o nagana gore go a eletsega mme go sa tlhokege, kwala "ELETSEGA". Fa o nagana gore ga go tlhokege e bile ga go eletsege, kwala "EPE". Se se raya gore o tla tlhophisa karabo mo gare ga "TLHOKEGA", "ELETSEGA" le "EPE".

	Sediriswa	Tlhokega	Eletsega	Epe	Ga ke itse
163.	Setsidifatsi	1	2	3	8
164.	Go nna le madi a a lekaneng go ka naya batho dimpho mo malatsing a a tshwanang le a matsalo, manyalo, dipoloko	1	2	3	8
165.	Nama, tlhapi kgotsa merogo ka tekanyetso e e rileng letsatsi lengwe le lengwe	1	2	3	8

166.	Mogala wa mo ntlong	1	2	3	8
167.	Dijo tse di ikgethileng ka letsatsi la Keresemose (Botsalo jwa Morena)	1	2	3	8
168.	Makhine wa go tlhatswetsa	1	2	3	8
169.	Diaparo tse di lekaneng go go tshola o thuthufetse o omile	1	2	3	8
170.	Gore batsadi le batlhokomedi ba bangwe ba kgone go reka ditshamikiswa tsa gore bana ba tshameke ka tsona	1	2	3	8
171.	Thelebišene ya sathalaete/DSTV	1	2	3	8
172.	Diaparo tse di šwa (e seng dikapolelo kgotsa tsa go newa)	1	2	3	8
173.	Peo ya madi ka metlha go emela nako ya dikotsi (ditshoganyetso)	1	2	3	8
174.	Madinyana a mannye go ithekela sengwe e seng ba lelapa, beke nngwe le nngwe	1	2	3	8
175.	Go kgona go duela kgotsa go tsenya seatla kwa diphithlong, inšorenseng ya poloko kgotsa seswaete sa poloko	1	2	3	8
176.	Mogala wa letheke (cell phone)	1	2	3	8
177.	Thelebišene/ TV	1	2	3	8
178.	Sejanaga	1	2	3	8
179.	Batho ba ba lwalang ba kgona go duelela meriana e ba e laoletsweng ke ngaka	1	2	3	8
180.	Sofa/ditilo tsa go iketla	1	2	3	8
181.	Khomputara fa gae	1	2	3	8
182.	Tlhokomelo ya legae ka batlhokomedi ba ba duelelwang ba ba tlhometseng	1	2	3	8
183.	Setshameki sa DVD	1	2	3	8
184.	Gore batsadi le batlhokomedi ba bangwe ba kgone go reka diaparo tsa sekolo tse di feletseng kwa ntle ga go imelega	1	2	3	8
185.	Seyalemowa	1	2	3	8
186.	Ditshipi tsa go thibela go thuba ga disenyi mo ntlong	1	2	3	8
187.	Motlakase mo ntlong	1	2	3	8
188.	Ntlwana boithusetso ya kgogo ya metsi mo ntlong	1	2	3	8
189.	Diphaposi tse di aroganeng tsa bana le bagolo	1	2	3	8
190.	Legora la terata kgotsa lebota go dikologa ntlo	1	2	3	8
191.	Tshingwana	1	2	3	8
192.	Ntlo e e tiileng sentle go ka emelana le maemo a bosa jaaka pula, phefo, jalo, jalo	1	2	3	8
193.	Bata kgotsa šawara mo ntlong	1	2	3	8
194.	Alamo ya ntlo go thibela disenyi	1	2	3	8
195.	Karatsšhe (Ntlwana ya dijanaga) e e lotlelwang	1	2	3	8

Tswee-tswee tthalosa gore o nagana gore go botlhokwa gore motho a dire dilo tse di latelang gore a kgone go phela bophelo jwa maemo a a amogelesegang mo Aforika Borwa gompiano. Fa o nagana gore go a tlhokega, kwala "TLHOKEGA". Fa o nagana gore go a eletsega mme go sa tlhokege, kwala "ELETSEGA". Fa o nagana gore ga go tlhokege e bile ga go eletsege, kwala "EPE". Se se raya gore o tla tlhophha karabo mo gare ga "TLHOKEGA", "ELETSEGA" le "EPE".

	Tiro	Tlhokega	Eletsega	Epe	Ga ke itse
196.	Maikhutso kwa kgakala le legae sebaka sa beke ngwaga le ngwaga, e seng go etela balesika	1	2	3	8
197.	Tiro e e duelang go batho ba dingwaga tse di lekanetseng go ka dira	1	2	3	8
198.	Go kgona go etela ditsala le balesika kwa bookelong kgotsa kwa gongwe	1	2	3	8
199.	Dijo tsa lelapa tse di rekilweng kwa ntle tsa tliwa gae (take away) gangwe ka kgwedi	1	2	3	8

Jaanong ke tla go balela dilo tse di mmalwa tse di amanang le tikologo ya lona. Tswee-tswee bolela gore o nagana gore go botlhokwa gore motho a nne le dilo tse di latelang gore a kgone go phela bophelo jwa maemo a a amogelesegang mo Aforika Borwa gompiano. Fa o nagana gore go a tlhokega, kwala "TLHOKEGA". Fa o nagana gore go a eletsega mme go sa tlhokege, kwala "ELETSEGA". Fa o nagana gore ga go tlhokege e bile ga go eletsege, kwala "EPE". Se se raya gore o tla tlhophha karabo mo gare ga "TLHOKEGA", "ELETSEGA" le "EPE".

	Sediriswa	Tlhokega	Eletsega	Epe	Ga ke itse
200.	Ditsela tsa sekontiri gaufi le legae	1	2	3	8
201.	Mabone a mebila	1	2	3	8
202.	Lefelo la go rapela (kereke/mosque/senagoga) mo lefelong la gago	1	2	3	8
203.	Tikologo e e se nang mosi kgotsa kgagamosi mo moweng	1	2	3	8
204.	Tikologo e e se nang matlakala/ dilatlhwa / dibodu mo mebileng	1	2	3	8
205.	Go nna le mapodisi mo mebileng mo motseng	1	2	3	8
206.	Lefelo le legolo la marekelo mo motseng	1	2	3	8
207.	Lefelo le o bana ba ka tshamekelang mo go lona ka tshireletsego kwa ntle ga ntlo	1	2	3	8

Jaanong ke tlo go botsa dipotso ka kamano ya batho le ditsala le bamalapa a bona. Tswee-tswee bolela gore o nagana gore go botlhokwa gore motho a nne le dilo tse di latelang gore a kgone go phela bophelo jwa maemo a a amogelesegang mo Aforika Borwa gompiano. Fa o nagana gore go a tlhokega, kwala "TLHOKEGA". Fa o nagana gore go a eletsega mme go sa tlhokege, kwala "ELETSEGA". Fa o nagana gore ga go tlhokege e bile ga go eletsege, kwala "EPE". Se se raya gore o tla tlhophha karabo mo gare ga "TLHOKEGA", "ELETSEGA" le "EPE".

	Ntlha	Tlhokega	Eletsega	Magareng	Ga ke itse
208.	Motho yo o ka go tlhokomelang fa o lwala	1	2	3	8
209.	Go nna le mogolo wa mo lelapeng fa gae ka dinako tsothe fa bana ba dingwaga tse di fa tlase ga lesome ba le fa gae	1	2	3	8
210.	Motho yo o ka go adimang madi fa go na le lebaka la tshoganyetso	1	2	3	8
211.	Motho yo o ka go isang felo gongwe ka tshoganyetso ka sepalangwa sa gagwe	1	2	3	8
212.	Motho yo o ka buang le ene fa o ikutlwa o tshwenyegile kgotsa o utlwile botlhoko	1	2	3	8

## BOSENYI LE TSHIRELETSEGO

213. O ikutlwa o bolokesegile kgotsa o sa bolokega jang mo malatsing a le mantsi?

Ke bolokesegile thata	1
Ke bolokesegile	2
Mo magareng	3
Ke sa bolokesega	4
Ke sa bolokesega le e seng	5
Ga ke itse	8

214. O ikutlwa o bolokesegile kgotsa o sa bolokega jang go tsamaya o le esi mo lefelong le mo motshegareng?

Ke bolokesegile thata	1
Ke bolokesegile go se kae	2
Ke sa bolokesega sentle	3
Ke sa bolokesega le eseng	4
Ga ke itse	8

215. O ikutlwa o bolokesegile kgotsa o sa bolokega jang go tsamaya o le esi mo lefelong le, fa lefifi le tshwere?

Ke bolokesegile thata	1
Ke bolokesegile go se kae	2
Ke sa bolokesega sentle	3
Ke sa bolokesega le eseng	4
Ga ke itse	8

216. A o kile wa fuduga kgotsa wa nagana ka go fuduga ka ntlha ya gore wena kgotsa ba lelapa la gago le tshwenyegile ka bosenyi?

Ee, ke fudugile	1
Ee, ke nagana go fuduga mo ntlong e	2
Nyaya	3
Ga ke itse	8

217. Ke ga kae mo o tshwenyegang ka kgonagalo ya gore wena kgotsa mongwe yo o dulang le wena a ka nna setlhabelo sa bosenyi?

Ka gale	1
Gangwe le gape	2
Ka dinako dingwe	3
Ka sewelo	4
Le e seng	5
Ga ke itse	8

**GO TLHOPHA**

**218. Mo ditlhopong tse di fetileng tsa mmasepala tse di neng tsa dirwa ka 2004 o ne wa tlhopha mokgatlho o fe? [Mmotsadipotso: O SE BUISE dikarabo, sekeletsa karabo e le nngwefela]**

African Christian Democratic Party (ACDP)		01
African National Congress (ANC; incl. SACP and COSATU)		02
Azanian People's Organisation (AZAPO)		03
Democratic Party / Alliance (DP/DA)		04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)		05
Independent Democrats (ID)	} <b>Skip to Q.220</b>	06
Inkatha Freedom Party (IFP)		07
Minority Front (MF)		08
New National Party (NNP)		09
Pan-Africanist Congress (PAC)		10
United Christian Democratic Party (UCDP)		11
United Democratic Movement (UDM)		12
Tse dingwe (tlhalosa) .....		13
Ga ke a tlhopha		14
Ga ke na bonnete		15
Ga ke arabe		97
Ga ke itse		98

**219. Fa o sa tlhopha ka ditlhopho tsa mmasepala tsa 2004, naya lebaka legolo le le dirileng gore o se ka wa tlhopha. [Mmotsadipotso: O SE BUISE dikarabo, sekeletsa karabo e le nngwefela]**

Ke le monnye thata	01
Ke se na kgatlhego	02
Ke sa ikwadisa	03
Ke sena tshepo mo dipolotiking	04
Ke matsapa tota	05
Lefelo la go tlhophela le kwa kgakala thata	06
Ke tshaba kgatelelo le merusu	07
Ke mokgatlho o le mongwe fela o o neng o ka fenywa	08
Bolwetse	09
Ke se nabukana ya boitshupo	10
Tse dingwe (tlhalosa) .....	11

**220. Fa go ne go ka nna le ditlhopho tsa mmasepala ka moso, o ne o tlo tlhopha lekoko le fe? [Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo. Tswee-tswee sekeletsa karabo e le nngwefela]**

African Christian Democratic Party (ACDP)		01
African National Congress (ANC)		02
Azanian People's Organisation (AZAPO)		03
Democratic Party / Alliance (DA/DP)		04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)		05
Independent Democrats (ID)	} <b>Skip to Q.222</b>	06
Inkatha Freedom Party (IFP)		07
Minority Front (MF)		08
New National Party (NNP)		09
Pan-Africanist Congress (PAC)		10
United Christian Democratic Party (UCDP)		11
United Democratic Movement (UDM)		12
Tse dingwe (tlhalosa) .....		13
Nka se tlhophe		14
Ga ke na bonnete		15
Ga ke arabe		97
Ga ke itse		98

221. Fa o arabile ka 14 mo go Q.220: **Lebaka la gago le legolo la go nagana gore o ka se tlopho fa ditlopho tsa mmasepala di ka nna ka moso ke le fe?** [*Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo. Tswee-tswee sekeletsa karabo e le nngwe fela*]

Ke le monnye thata	01
Ke se na kgatlhego	02
Ke sa ikwadisa	03
Ke feletswe ke tshepo mo dipolotiking	04
Ke matsapa tota	05
Lefelo la go tlophela le kwa kgakala thata	06
Ke tshaba kgatelelo le merusu	07
Ke mokgatlo o le mongwe fela o o ka fenyang	08
Bolwetse	09
Ke se na bukanaya boitshupo	10
Tse dingwe (tshalosa) .....	11

222. Fa o kgethile 1 go ya go 13 mo go Q. 220: **O bona o atametse (o rata) mokgatlo o mongwe o fe gape?** [*Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo. Tswee-tswee sekeletsa karabo e le nngwe fela*] Ela tlhoko: *Se ga e a tshwanela go nna lekoko le le builweng mo go p.220*]

African Christian Democratic Party (ACDP)	01
African National Congress (ANC)	02
Azanian People's Organisation (AZAPO)	03
Democratic Party / Alliance (DA/DP)	04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	05
Independent Democrats (ID)	06
Inkatha Freedom Party (IFP)	07
Minority Front (MF)	08
New National Party (NNP)	09
Pan-Africanist Congress (PAC)	10
South African Communist Party (SACP)	11
United Christian Democratic Party (UCDP)	12
United Democratic Movement (UDM)	13
Tse dingwe (tshalosa) .....	14
Mokgatlo o mongwe	15
Ga ke arabe	97

223. Fa o kgethile 14 to 98 mo go Q.220: **O bona o batlile go atamela mokgatlo o fe?** [*Mmotsadipotso: O SE KE wa buisa dikarabo. Tswee-tswee sekeletsa karabo e le nngwe fela*]

African Christian Democratic Party (ACDP)	01
African National Congress (ANC)	02
Azanian People's Organisation (AZAPO)	03
Democratic Party / Alliance (DA/DP)	04
Freedom Front Plus / Vryheidsfront Plus (FF+/VF+)	05
Independent Democrats (ID)	06
Inkatha Freedom Party (IFP)	07
Minority Front (MF)	08
New National Party (NNP)	09
Pan-Africanist Congress (PAC)	10
South African Communist Party (SACP)	11
United Christian Democratic Party (UCDP)	12
United Democratic Movement (UDM)	13
Tse dingwe (tshalosa) .....	14
Ga go lekoko le lengwe	15
(Gana go araba)	97



**SELEKANYO SA LEHUMA LE KGETHOLOLO YA LOAGO**

**Tswee-tswee bolela gore a o na le nngwe le nngwe ya tse di latelang. Fa o se na nngwe ya didiriswa tse di latelang, ka kopo bua gore a ga o na sona mme ga o se batle, kgotsa ga o na sona mme o ka se se kgone. Se se raya gore dikarabo tse tharo tse di kgonagalang ke 'KE NASO', 'GA KE NASO MME GA KE SE BATLE', kgotsa 'GA KE NASO MME NKA SE SE KGONE'.**

	<b>Sediriswa Sediriswa</b>	<b>Ke Naso</b>	<b>Ga ke naso; ga ke se batle</b>	<b>Ga ke naso; nka se se kgone</b>	<b>(Ga ke itse)</b>
224.	Setsidifatsi/segatsetsi	1	2	3	8
225.	Go nna le madi a a lekaneng go ka naya batho dimpho mo malatsing a a tshwanang le a matsalo, manyalo, dipoloko	1	2	3	8
226.	Nama, tlhapi kgotsa merogo ka tekanyetso e e rileng letsatsi lengwe le lengwe	1	2	3	8
227.	Mogala wa mo ntlong	1	2	3	8
228.	Dijo tse di ikgethileng ka letsatsi la Keresemose (Botsalo jwa Morena), kgotsa letsatsi la keteko le mofuta o o	1	2	3	8
229.	Makhine wa go tlhatswetsa	1	2	3	8
230.	Diaparo tse di lekaneng go go tshola o thuthufetse o omile	1	2	3	8
231.	Ditshamikisi tse bana ba ka tshamekang ka tsona with (fa o na le bana)	1	2	3	8
232.	Thelebišene ya Satellite/DSTV	1	2	3	8
233.	Diaparo tse di šwa (e seng dikapolelo kgotsa tsa go newa)	1	2	3	8
234.	Peo ya madi ka metlha go emela nako ya dikotsi (ditshoganyetso)	1	2	3	8
235.	Madinyana a mannye go ithekela sengwe e seng ba lelapa, beke nngwe le nngwe	1	2	3	8
236.	Go kgona go duela kgotsa go tsenya seatla kwa diphitlhong, inšorenseng ya poloko kgotsa seswaete sa poloko	1	2	3	8
237.	Mogala wa letheka	1	2	3	8
238.	Thelebišene / TV fa gae	1	2	3	8
239.	Sejanaga fa gae go ka se dirisa se	1	2	3	8
240.	Ditlhare tse ngaka e laetseng gore o di new fa o lwala	1	2	3	8
241.	Sofa/ditilo tsa go iketla fa gae	1	2	3	8
242.	Khomputara fa gae	1	2	3	8
243.	Tlhokomelo ya legae ka batlhokomedi ba ba duelelwang ba ba tlhometseng	1	2	3	8
244.	Setshameka DVD	1	2	3	8
245.	Diaparo tsa bana tsa sekolo (ffa o na lebana)				
246.	Seyalemowa	1	2	3	8
247.	Ditshipi tsa go thibela go thuba ga disenyi mo ntlong	1	2	3	8
248.	Motlakase mo ntlong	1	2	3	8
249.	Ntlwana boithusetso e e dirang ka kgogo ya metsi mo ntlong	1	2	3	8
250.	Diphaposi tse di aroganeng tsa bana le bagolo	1	2	3	8
251.	Legora la terata kgotsa lebota go dikologa ntlo	1	2	3	8
252.	Tshingwana	1	2	3	8
253.	Ntlo e e tiileng sentle go ka emelana le maemo a bosa jaaka pula, phefo, jalo, jalo	1	2	3	8
254.	Bata kgotsa šawara mo ntlong	1	2	3	8

255.	Alamo ya ntlo go thibela disenyi	1	2	3	8
256.	Karatshe e e lotlelwang ya dijanaga	1	2	3	8

**Tswee-tswee bolela gore a o kgona go dira ditiro tse di latelang. Fa o sa di dire, ka kopo bolela gore ga o di dire gone ga o batle go di dira, kgotsa ga o di dire gone o ka se kgone go duelela go di dira. Se se raya gore dikarabo tse tharo tse di kgonagalang ke 'DIRA', 'GA KE DI DIRE MME GA KE BATLE GO DI DIRA' kgotsa 'GA KE DI DIRE MME NKA SE DI KGONE'.**

	Tiro	Dira	Ga ke di dire; ga ke batle	Ga ke di dire; nka se di kgone	(Ga ke itse)
257.	Maikhutso kwa kgakala le legae sebaka sa beke ngwaga le ngwaga, e seng go etele balesika	1	2	3	8
258.	Go kgona go etela ditsala le balesika kwa bookelong kgotsa kwa gongwe	1	2	3	8
259.	Dijo tsa lelapa tse di rekilweng kwa ntle tsa tlisiwa gae (take away) gangwe ka kgwedi	1	2	3	8

**Jaanong ke tla go balela dilo tse di mmalwa tse di amanang le tikologo ya lona. Tswee-tswee bolela gore le na le tsona kgotsa nyaya. Se se raya gore dikarabo tse pedi tse di kgonagalang ke 'RE NATSO' le 'GA RE NATSO'.**

	Sediriswa	Ke Nayo	Gake Nayo	(Ga ke itse)
260.	Dittsela ya sekontiri gaufi le legae	1	2	8
261.	Mabone a mebila	1	2	8
262.	Lefelo la go rapela (kereke/mosque/senagoga) mo lefelong la gago	1	2	8
263.	Tikologo e e se nang mosi kgotsa kgagamosi mo moweng	1	2	8
264.	Tikologo e e se nang matlakala/ dilatlhwa / dibodu mo mebileng	1	2	8
265.	Go nna le mapodisi mo mebileng mo motseng	1	2	8
266.	Lefelo le legolo la marekelo mo motseng	1	2	8
267.	Lefelo le o bana ba ka tshamekelang mo go lona ka tshireletsego kwa ntle ga ntlo	1	2	8

**Jaanong ke tllile go go botsa dipotso dipotso tse di mmalwa ka kamano ya gago le ditsala le balesika. Tswee-tswee bolela gore a o na le phitlhelelo kgotsa ga o na phitlhelelo ya tse di latelang. Se se raya gore dikarabo tse pedi tse di kgonagalang ke 'KE NAYO' le 'GA KE NAYO'.**

	Ntlha	Ke Nayo	Gake Nayo	(Ga ke itse)
268.	Motho yo o ka go tlhokomelang fa o lwala	1	2	8
269.	Go nna le mogolo wa mo lelapeng fa gae ka dinako tsotlhe fa bana ba dingwaga tse di fa tlase ga lesome ba le fa gae	1	2	8
270.	Motho yo o ka go adimang madi fa go na le lebaka la tshoganyetso	1	2	8
271.	Motho yo o ka go isang felo gongwe ka tshoganyetso ka sepalangwa sa gagwe	1	2	8
272.	Motho yo o ka buang le ene fa o ikutlwa o tshwenyegile kgotsa o utlwile botlhoko	1	2	8

#### **DINTLHA KA GA MOARABI**

**273. Bong jwa moarabi [kwalolola go tswa mo letlhareng la dintlha tsa kgolagano]**

Monna	1
Mosadi	2

274. Mmala kgotsa lotso lwa moarabi [kwalolola go tswa mo letlhareng la dintlha tsa kgolagano]

Montsho wa	1
MoaForika	
Wa mmala	2
MoIntia	3
Mosweu	4
Ba bangwe	5

275. Bogolo jwa moarabi ka dingwaga tse di tletseng [kwalolola go tswa mo letlhareng la dintlha tsa kgolagano]

			dingwaga
			(Ga ke itse) = 997

276. Maemo a gago a lenyalo mo nakong e ke a fe?

Nyetse(we)	1	→	Skip to Q.277
Moswagadi/motlholagadi	2		
Tlhadile (lwe)	3	}	Skip to Q.278
Arogane	4		
Ga ke a nyala (wa)	5		
(Gana go araba)	7		
(Ga ke itse)	8		

277. A mo nakong e o dula le mogatso (monna/ mosadi wa gago)?

Ee	1
Nyaya	2
(Gana go araba)	7
Ga ke itse)	8

278. A o dula mmogo le molekane?

Ee	1
Nyaya	2
(Gana go araba)	7
(Ga ke itse)	8
(Ga e maleba- ke dula le mogatsake)	0

279. A o na le bana ba o nnang le bona fa gae?

Ee, moarabi o na le bana ba ba nnang fa gae	1	→	Skip to Q.281
Nyaya, ga a na bona	2	→	Skip to Q.280

280. A o kile wa nna le bana ba e leng ba gago, ba mogatso, ba o ba abetsweng, ba o o ba tlhokomelang ka ntlha ya fa ba se na batsadi kgotsa bana ba molekane wa gago ba nna le lona fa lapeng la gago?

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

**281. Ke maemo a fe a magolo a thuto a wena o kileng wa a fitlhelela**

Ga ke a tseba sekolo	00
Kereiti ya 1/Seema sa 0	01
Sekamophato wa A/Kereiti ya 1	02
Sekamophato wa B/Kereiti ya 2	03
Kereiti ya 3/Seema sa 1	04
Kereiti ya 4/Seema sa 2	05
Kereiti ya 5/Seema sa 3	06
Kereiti ya 6/Seema sa 4	07
Kereiti ya 7/Seema sa 5	08
Kereiti ya 8/Seema sa 6/Foromo ya 1	09
Kereiti ya 9/Seema sa 7/Foromo ya 2	10
Kereiti ya 10/Seema sa 8/Foromo ya 3	11
Kereiti ya 11/Seema sa 9/Foromo ya 4	12
Kereiti ya 12/Seema sa 10/Foromo ya 5/Materiki	13
NTC I	14
NTC II	15
NTC III	16
Dipoloma/setifikeiti se se fa tlase ga seema sa 12/Std 10	17
Dipoloma/setifikeiti le seema sa 12/Std 10	18
Gerata	19
Go feta gerata kgotsa dipoloma go feta gerata	20
Tse dingwe, tshalosa	21
Ga ke itse	98

**282. O weditse dingwaga di le kae tsa go tseba sekolo nako e e tletseng?**

dingwag  
(Ga ke itse) 88

**283. A o moagi wa Aforika Borwa?**

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse))	8

**284. A o kwadisitswe jaaka motlhophi mo Aforika Borwa?**

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8

**285. Ke puo e fe e o e buang thata fa gae?**

**286. Puo ya mme wa gago ke efe?**

	<b>285. Puo e e buiwang go le gantsi fa gae</b>	<b>286. Puo ya ga mme</b>
Sesotho	01	01
Setswana	02	02
Sepedi	03	03
Seswatsi	04	04
SeTebele	05	05
SeThosa	06	06
SeZulu	07	07
SeTsonga	08	08
SeVenda/Lemba	09	09
SeAforikanse	10	10
Sekgowa	11	11
Puo e nngwe ya seAforika Borwa	12	12
Puo ya se Yuropa	13	13
Puo ya SeIntia	14	14
Tse dingwe, tshalosa .....	15	15

**287. Maemo a gago a tiro ke a fe mo nakong e** (KE EFE YA TSE DI LATELANG E E TLHALOSANG MAEMO A GAGO A TIRO A JAANONG BOTOKA?)

Ga ke dire, ga ke batle tiro	01
Ga ke dire, ke batla tiro	02
Mophenšene (tsofetse/ke emisitse tiro ka ntlha ya botsofe)	03
Ke lwala nakwana	04
Ke golofetse gotlhelele	05
Mmalelapa, ga ke dire gotlhelele, ga ke batle tiro	06
Mmalelapa, ke batla tiro	07
Moithuti/morutwana	08
Ke moithapi (ke a ipereka)i- nako e e tletseng	09
Ke moithapi, - nakwana	10
Ke thapilwe nakwana (fa tse di fa godimo di se maleba)	11
Ke thapilwe nako e e tletseng	12
Tse dingwe (tlhalosa) .....	13

**288. Fa o nyetse (tswe) kgotsa o na le molekane, maemo a gagwe a tiro ke a fe?**

Ga a dire, o batla tiro	01
Ga a dire, ga a batle tiro	02
Phenšene (tsofetse/o emisitse tiro ka ntlha ya botsofe)	03
O lwala nakwana	04
O golofetse gotlhelele	05
Mmalelapa, ga a dire gotlhelele, ga a batle tiro	06
Mmalelapa, o batla tiro	07
Moithuti/morutwana	08
Ke moithapi- nako e e tletseng	09
Ke moithapi, - nakwana	10
Ke thapilwe nakwana (fa tse di fa godimo di se maleba)	11
Ke thapilwe nako e e tletseng	12
Tse dingwe (tlhalosa) .....	13
(Ga e maleba – ga ke na mogatsa, ga ke na molekane)	00

**289. Tiro ya gago ke eng gona jaanong?** [KWALA KARABO. FA A SA THAPIWA KA NAKO E, BOTSA KA TIRO E A NENG A E DIRA MO BOGAUTSHWANENG]

(Gana go araba)		97
(Ga ke itse, ga e a tlhalosiwa sentle)		98
Ga e maleba – ga ke is eke dire)		00

**290. Fa mogatso kgotsa molekane wa gago a dira, o dira tiro e fe mo nakong e?** [KWALA KARABO. FA A SA THAPIWA KA NAKO E, BOTSA KA TIRO E A NENG A E DIRA MO BOGAUTSHWANENG]

Ga e maleba – ga kena mogatsa kgotsa molekane)		00

**291. A o ipitsa gore o wela mo tumelong nngwe?**

Ee	1
Nyaya	2

→ Skip to Q.294

**292. Fa karabo e le ee, ke efe? Tswee-tswee tlhalosa phuthego**

Christian (kwa ntle ga tlhaloso)	01
African Evangelical Church	02
Anglican	03
Assembles of God	04
Apostle Twelve	05
Baptist	06
Dutch Reformed	07
Full Gospel Church of God	08
Faith Mission	09
Church of God and Saints of Christ	10
Jehovah's Witness	11
Lutheran	12
Methodist	13
Pentecostal Holiness Church	14
Roman Catholic	15
Salvation Army	16
Seventh Day Adventist	17
St John's Apostolic	18
United Congregation Church	19
Universal Church of God	20
Nazareth	21
Zionist Christian Church	22
Other Christian	23
Islam / Muslim	24
Judaism / Jewish	25
Hinduism / Hindu	26
Buddhism / Buddhist	27
Tse dingwe (tlhalosa) .....	28
Ga a arabe	97
Ga a itse	98
Tse dingwe (tlhalosa) .....	99

**293. Kwa ntle ga dinako tse di rileng jaaka manyalo, dipoloko le dikolobetso, o tsenela ditirelo kgotsa dikopano tsa phuthego ya gago ga kae??**

Dinako tse di mmalwa ke beke	01
Gangwe ka beke	02
Ga 2 kgotsa ga 3 ka kgwedi	03
Gangwe ka kgwedi	04
Dinako tse di mmalwa ka ngwaga	05
Gangwe ka ngwaga	06
Ka sewelo	07
Ga ke nke	08
(Ga a arabe	97
(Ga a itse	98

**294. Mo setšhabeng sa rona, go na le ditlhophha tse di nang le go nna mo maemong a a elang kwa godimo le ditlhophha tse di nang le go nna mo maemong a a elang kwa tlase. O kaipaya fa kaemo sekaleng sa 1 go ya go 10, mo o 10 e leng kwa godimo mme 1 e le kwa tlase?**

**DINTLHA KA GA LELAPA**

**295. Tihalosa moagomogolo o moarabi a nnang mo go ona?**

Bonno/Ntlo kgotsa moago wa ditena mo setsheng se le esi kgotsa mo polaseng	01
Ntlwana ya setso/ Mokgoro/ Moago o o agilweng ka didiriswa tsa setso	02
Folete mo lefelong la difolete	03
Ntlo e e mo setsheng se sengwe le tse dingwe mo teropong	04
Yuniti mo lefelong la batsofe	05
Bonno/Folete/phaposi fa morago ga ntlo	06
Mokhukhu/ letikiri fa morago ga ntlo	07
Mokhukhu kwa lefelong la mekhukhu/letikiri mme eseng fa morago ga ntlo, mo polaseng	08
Phaposi kamore /foletenyana	09
Kharabane/Tente	10
Tse dingwe, tihalosa	11

**Mmotsadipotso: Kwala sediriswa segolo se se dirisitsweng go aga marulelo le mabota a ntlo.**  
[TEBO YA GAGO]

<b>Mofuta wa Sediriswa</b>	<b>296. Marulelo</b>	<b>297. Mabota</b>
Ditena	01	01
Samente/konkoreite	02	02
Tshipi/disenke	03	03
Legong	04	04
Polasetiki	05	05
Khatebokoso	06	06
Motswako wa seretse le samente	07	07
Mogwaafatshe le motlaagane (Wattle and daub)	08	08
Dithaele	09	09
Seretse	10	10
Bojang	11	11
Asbestos	12	12

**298. Ke motswedimogolo o fe wa metsi o ba lelapa la gago ba o dirisang ka gale?**

**[Mmotsadipotso: *Tlhophya karabo e le NNGWE*]**

Mo thepeng go tswa mo peiping ya metsi a metara mo ntlong	01
Mo thepeng ya metsi a a dueletsweng kwa pele mo ntlong	02
Mo thepeng ya metsi a peipi a metara fa gae	03
Mo thepeng ya metsi a peipi a a dueletsweng kwa pele fa gae	04
Mo thepeng ya metsi a peipi fa gae- ga go na metara	05
Mo tankeng ya metsi ya botlhe – ga a duelelwe	06
Mo tankeng ya metsi ya botlhe – a a duelelwa	07
Ke a bone kwa ntle ga tuelo mo go moagisani	08
Ke a dueletse go tswa go moagisani	09
Mo seroring sa go rwala metsi/mo tankeng ya metsi	10
Mo tankeng ya metsi ya botlhe, kwa ntle ga setsha	11
Mo tankeng ya mo setsheng	12
Motankeng ya metsi kwa ntle ga setsha/ ya botlhe	13
Mo tankeng ya metsi a pula mo setsheng	14
Mo nokeng e e elelang	15
Mo letamong	16
Mo kgatamping /metsi a a emeng	17
Mo petseng/sedibeng	18
Mo motsweding	19
Tse dingwe, thalosa .....	20

**299. A lelapa la gago le bona metsi go tswa kwa lefelong le le bokgakala jo bo fa tlase ga sekgala sa 200m?**

***Mmotsadipotso: Dimetara di le 200 di ka lekana le boleele jwa mabala a kgwele ya maoto a le mabedi.***

***Mmotsadipotso: Sekeletsa "ga e maleba" fa moarabi a na le thepe mo ntlong kgotsa mo setsheng sa mong wa lefelo)***

Ee	1
Nyaya	2
Ga e maleba	9

**300. Lelapa la gago le dirisa metsi a le ma kana kang mo ditirong tsotlhe tsa letsatsi lengwe le lengwe?**

Fa tlase ga dilitara tse 25 (motomo o le mongwe)	1
Dilitara tse 25–100 (metomo e 1-4)	2
Dilitara tse 101–200 (metomo e 4 – 8 / ditoromo tse ½ to 1)	3
Dilitara tse 201–400 (metomo e 8 – 16 / ditoromo tse 1 – 2)	4
Dilitara tse 401–600 (metomo e 16 – 24 / ditoromo tse 2 – 3)	5
Go feta dilitara tse 600 (ditoromo tse 3)	6
Ga ke itse	8
Ga e maleba, ga re na thepe ya metsi mo ntlong kgotsa fa gae.	9

**301. Mo ngwageng o o fetileng, ke ga kae mo o neng o itemogela kgaogo e e fetang letsatsi mo tirelong ya metsi?**

***(Mmotsadipotso: Tlhophya karabo e le nngwe fela)***

Ga go ise go diragale	1
Gangwe kgotsa ga bedi ka ngwaga	2
Kgwedi nngwe le nngwe	3
Gantsi go feta kgwedi nngwe le nngwe	4



**302. Mo dikgweding tse 12 tse di fetileng, kgaogo e telele e le e itemogetseng e ne e le kana kang?**

*(Mmotsadipotso: Tlhophha karabo e le nngwe fela)*

Ga go ise go diragale	1
Diura tse di mmalwa kgotsa fa tlase	2
Diura tse di mmalwa go ya go letsatsi	3
Letsatsi go ya go a mabedi	4
Malatsi a le 3 go ya go 6	5
Beke e le 1 (malatsi a le 7)	6
Go feta beke e le nngwe	7
Ga ke gopole	8

**303. Fa o itemogetse go kgaolwa ga metsi mo ngwageng o o fetileng: o nagana gore lebaka legolo la kgaogo eo e ne e le eng?**

*(Mmotsadipotso: Tlhophha karabo e le nngwe fela)*

Dipeipi di thubegile	01
Pompo e sa dire	02
Go siamisa ka kakaretso	03
Metsi a ne a sa lekana	04
Metsi a tlisiwa ka dinako tse di rileng	05
Komelelo	06
Tshenyo (Bogodu)	07
Go kgaolwa –Ka ntlha ya go sa duele	08
Tse dingwe (tlhalosa)	09
Ga ke itse	98

**304. Ke mofuta ofe wa ntlwana-boithusetso o o dirisiwang ke ba lelapa le(Mmotsadipotso: Sekeletsa e le nngwe fela)**

Ntlwana boithusetso e e dirisang metsi, mme e golagantswe mo kelelasweng ya mmasepala	01
Ntlwana boithusetso e e dirisang metsi, mme e golagantswe mo tankeng ya maswe	02
Ntlwana boithusetso ya dikhemikhale	03
Ntlwana ya mosima e e nang le peipi ya mowa (ya mosima o o boteng)	04
Ntlwana ya mosima e e se nang peipi ya mowa (ya mosima o o boteng)	05
Ntlwana boithusetso ya kgametswana	06
Tse dingwe, tlhalosa .....	07
Ga e teng → <b>Skip to Q.307</b>	08
Ga ke itse	98

**305. Fa lelapa le le dirisa ntlwana ya kgametswana, mantle a tloswa makgetlo a le makae?**

*(Mmotsadipotso: Sekeletsa "ga e maleba" fa balelapa ba sa dirisi ntlwana boithusetso ya kgamelwana)*

Ga ngwe ka beke	1
Mo bekeng ya bobedi	2
Gangwe ka kgwedi	3
Fa tlase ga gangwe ka kgwedi	4
Ga ke itse	8
Ga e maleba, ga re na ntlwana ya kgametswana	9

**306. Ntlwana e ya kgametswana e e beilwe fa kae?**

Mo ntlong	1
Mo setsheng (mo jarateng)	2
Kwa ntle ga setsha (jarata)	3

**307. A lelapa le le na le kgolagano ya motlakase?**

Ee	1
Nyaya	2

**308. A le na le phitlhelelo ya khomphutara?**

Ee,fa gae	1
Ee, kwa tirong/lefelong la thuto	2
Ee,fa gae le kwa tirong	3
Ga seepe ya tsone	4

**309. A o na le phitlhelelo ya Inthanete?**

a. Ee, fa gae	1
b. Ee, kwa tirong/lefelong la thuto	2
c. Ee, fa gae le kwa tirong	3
d. Ee, kwa lefelong la inthanete	4
e. Ee, kwa lefelong la morafe	5
f. Ga se epe ya tsona	6

→ Skip to Q. 311

**310. Fa o na le phitlhelelo ya Inthanete, o e dirisetsa eng? na le phitlhelelo ya Inthanete, o e dirisetsa eng? [Dikarabo di ka nna di ntsi]**

	Yes	No
a. Boithabiso	1	2
b. Kgwebo	1	2
c. Go boloka madi	1	2
d. Tshedimosetso	1	2
e. Tse dingwe	1	2

**311. A wena o na le mogala wa letheka (cell phone) o o dirisetsang kgwebo kgotsa mabaka a gago?**

Mabaka a me	1
Kgwebo	2
Tsotlhe	3
Epe ya tsona	4

**Tswee-tswee mpolelele gore ke efe ya tse di latelang, e leng teng mo lelapeng la gago mo nakong e mme e (dira sentle). A lelapa la gago le na le...?**

	Yes	No
<b>312.</b> Metsi a a elelang a a bolelo	1	2
<b>313.</b> Setsidifatsi/segatsetsi	1	2
<b>314.</b> Onto ya microwave (e e dirang sentle)	1	2
<b>315.</b> VCR/DVD mo ntlong	1	2
<b>316.</b> Se phepafatsi ka kgogo ya mowa (Vacuum cleaner /se phatsimisi (floor polisher)	1	2
<b>317.</b> Setofo fa motlakase	1	2
<b>318.</b> Seomisa diaparo (tumble dryer)	1	2
<b>319.</b> Setshameka mmimo (Hi-fi)	1	2
<b>320.</b> Sinki ya mo boapeelong	1	2
<b>321.</b> Tirelo ya tshireletso (security service)	1	2
<b>322.</b> Se swisa kgapetla /deep freezer (se se dirang sentle)	1	2
<b>323.</b> Kwadiso/ kgolagano ya M-Net kgotsa DSTv	1	2
<b>324.</b> Setlhatswa dijana	1	2
<b>325.</b> Makhine wa go roka	1	2
<b>326.</b> Sejanaga se le esi kgotsa go feta	1	2
<b>327.</b> Modiri yo o dirang fa gae	1	2
<b>328.</b> Mogala wa letheka o le mongwe kgotsa go feta mo lelapeng	1	2
<b>329.</b> Mogala wa letheka o le mongwe fela mo lelapeng	1	2
<b>330.</b> Seyalemowa sa go feta se le esi mo lelapeng	1	2

331. Mo ngwageng o o fetileng, a go kile ga nna le nako e mo go yona bana ba ba fa tlase ga dingwaga tse 7 mo lelapeng la gago ba kileng ba nna ka tlala ka ntlha ya fa go se na madi a a lekaneng go reka dijo?

Ee	1
Nyaya	2
(Ga ke itse)	8
(Ga e maleba, ga go na bana ba ba fa tlase ga dingwaga tse 7)	9

332. Mo ngwageng o o fetileng, a go kile ga nna le nako e mo go yona maloko a mangwe a lelapa la gago a kileng a nna ka tlala ka ntlha ya fa go se na madi a a lekaneng go reka dijo?

Ee	1
Nyaya	2
Ga ke itse	8
(Ga e maleba – ga go na maloko a mangwe a lelapa)	9

**LOTSENO (MOGOLO) LWA GAGO LE LWA LELAPA**

**SHOWCARD G2**

333. Ka kopo nneye tlhaka e e thalosang lotseno lwa balelapa la gago ka gotlhe ka kakaretso ka kgwedi pele fa go gogiwa lekgetho le tse dingwe. Bontsha metswedi yotlhe ya tuelo, jaaka, mogolo, madi a botsofe, morokotso go tswa go polokelong ya madi, jalo jalo.

334. Ka kopo nneye tlhaka e e thalosang lotseno lwa gago ka kakaretso ka kgwedi pele fa go gogiwa lekgetho le tse dingwe. Bontsha metswedi yotlhe ya tuelo, jaaka, mogolo, madi a botsofe, morokotso go tswa go polokelong ya madi, jalo jalo.

		<b>333. La Lelapa</b>	<b>334. La gago</b>
	Ga go lotseno	01	01
<b>K</b>	R1 – R500	02	02
<b>L</b>	R501 –R750	03	03
<b>M</b>	R751 – R1 000	04	04
<b>N</b>	R1 001-R1 500	05	05
<b>O</b>	R1 501 – R2 000	06	06
<b>P</b>	R2 001 – R3 000	07	07
<b>Q</b>	R3 001 – R5 000	08	08
<b>R</b>	R5 001 – R7 500	09	09
<b>S</b>	R7 501 – R10 000	10	10
<b>T</b>	R10 001 – R15 000	11	11
<b>U</b>	R15 001 – R20 000	12	12
<b>V</b>	R20 001 – R30 000	13	13
<b>W</b>	R30 000 +	14	14
	(Gana go araba)	97	97
	(Ga a na bonnete/ga a itse)	98	98

335. Ke tuelo ya bokae e o bonang e le bonnye bo o ka bo dumelang go phedisa ba lelapa la gagoo ka kgwedi, se se raya gore balelapa la gago, ba ka se kgone go phela ka madi a mannye go feta a o?

R \_\_\_\_\_

(Ga ke itse = 98)

**336. Fa o tsaya dilo tsotlhe o di tlhakanya, a o ka re o: [Showcard 5]**

Itumetse thata	1
Itumetse	2
Mo magareng	3
Ga ke a itumela	4
Ga ke a itumela le eseng	5
(Ga ke itse)	8

**337. Jaanong akanya ka ga gompiono le malatsi a le mmalwa a a fetileng. A o ka re o ...?**

Maikutlong a a botoka go gaisa a ka gale	1
Maikutlong a a tlwaelegileng	2
Maikutlong a a bosula go gaisa a ka metlha	3
(Ga ke itse) Ga ke itse	8

**KE LEBOGELA KEMONOKENG YA GAGO**